

- nadzire ispunjenje uvjeta za upravljanje otpadom i o tome izyeštava menadžera za okoliš.
- Osnovne mjere za sprječavanje producije i za povrat korisnog materijala iz otpada su sljedeće:

- unapređenje i razvoj novih tehnologija i procesa kojima će se smanjiti količine otpadnih materijala, efikasno koristiti ulazni materijali i energija. S tim ciljem pratiti preporuke najboljih raspoloživih tehnologija (BAT) za pojedine tehnološke linije;
- postojeće tehnološke procese voditi prema propisima i tehnološkim upustvima sa maksimalnim materijalnim iskorištenjem i energetskom efikasnošću, kada nastaju minimalne količine otpadnih materija iz procesa i od gotovih proizvoda. Mjeru realizirati definisanjem procedure i izradom upustava za optimizaciju procesa do kraja 2021. godine;
- pomoćne procese također treba voditi na način racionalnog korištenja potrebnih materijalnih resursa, sirovina, pomoćnih materijala i energije uz sagledavanje mogućnosti ponovne upotrebe. Izraditi procedure i upustva za optimalno vođenje administrativni i uslužnih djelatnosti do kraja 2021. godine (ulrošak i mogućnost recikliranja kancelarijskog materijala, tonera, kontrisan otpis računarske opreme, racionalno korištenje materijala koji se koriste za pripremanje zajedničkih obroka i mogućnost iskorištenja otpadnih materijala u procesu bioške razgradnje, racionalno korištenje sredstava internog saobraćaja i ostalih pomoćnih mašina i uredaja);
- izbor sirovina i osnovnih materijala vršiti po ekološkom kriteriju smanjenog zagađenja okoliša i manjih količina otpadnih materijala. Operator će napraviti procjenu efikasnosti korištenja sirovina u svim procesima, sa posebnom pažnjom na redukciju količine otpada koji nastaje. U redovnu proceduru nabave unijeti pomenuti kriterij;
- u postupku nabavke pojedinih materijala ispitati mogućnost povrata otpadnih materijala od proizvoda isporučiocu za njegovu eventualnu obnovu, recikliranje ili trajno zbrinjavanje. U redovnoj proceduri nabavke predviđjeti ovu mogućnost;
- ambalažom za dopremu sirovina, matrija i energenata u pogone upravljati na propisan način, u skladu sa općim mjerama dobrog poslovanja, ekološkim propisima i propisima upravljanja otpadom kojima se preporučuje korištenje proizvoda sa minimalnim sadržajem ambalažnog otpada. U redovnu proceduru nabave unijeti pomenuti kriterij;
- otpad iz proizvodnog procesa ponovo vraćati u procese (reciklirati) tamo gdje je tehnološki moguće i ekonomski isplativo. U redovnoj proceduri nabavke unijeti prioritet vezan za ovaj kriterij;
- otpad koji nije moguće reciklirati u vlastitim pogonima potrebno je predati na daljnje postupanje ovlaštenoj firmi. Ova mjera pretpostavlja:
 - o uspostavljanje operativnog sistema ekološki ispravnog odlaganja otpada na mjestu nastanka i sakupljanja na centralnom odlagalištu. Uspostavljanje ovih predušlova, odnosno, uspostavljanje selektivnog sakupljanja otpadnih materijala potrebno je obezbijediti do 30.06.2021. godine,
 - o ugovaranje odvoza i zbrinjavanja svih vrsta/kategorija otpada sa ovlaštenim kompanijama. Ugovaranje odnosa sa ovlaštenim operaterima potrebno je obezbijediti 30 dana nakon prijema rješenja o okolinskoj dozvoli.

Opasan otpad

Kompanija „GKIL“ d.o.o. Lukavac je sa „KEMEKO BH“ d.o.o. sklopila ugovor broj: 01/01/2021 o skupljanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada. Predmet ovog ugovora je skupljanje, manipulacija, privremeno skladištenje svih vrsta opasnog otpada na ekološki prihvatljiv način. U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, te u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača (naručiocu) na operatora (izvođača) sistema za prikupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada kao i čišćenje separatora kapaciteta do 7 m³ te kapaciteta od 50 m³ koji su ugrađeni u kompaniji „GKIL“ te čišćenje septičkih jama unutar kruga kompanije „GKIL“. Predmetni ugovor je zaključen na period od 01.01.2021. godine do 31.12.2022. godine.

U zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole data je evidencija o zbrinjavanju opasnog otpada od 2019. - 2021. godine

Ambalažni otpad

Zbrinjavanje ambalaže i ambalažnog otpada kompanija „GKIL“ d.o.o. Lukavac ima sklopljen

ugovor sa firmom „Eko život“ na neodređeno vrijeme. Broj ugovora: IP-8707/18.

Komunalni otpad

Za zbrinjavanje komunalnog otpada kompanija „GKIL“ d.o.o. Lukavac ima sklopljen Ugovor o pružanju usluga odvoza komunalnog otpada sa JP „RAD“ Lukavac. Predmet ovog Ugovora je pružanja usluga odvoza komunalnog otpada, gdje se davalac usluge obavezuje da će vršiti odvoz komunalnog otpada iz kruga Korisnika usluga, a koji će biti prikupljen u određene posude (kontejnere) stavljene na pristupačno mjesto za odvoz. Predmetni ugovor broj: 02/10-11/21 je zaključen na period od 01.01.2021. godine do 31.12.2022. godine

Također, sa JP „RAD“ Lukavac je sklopljen ugovor o zakupu kontejnera. Predmet ugovora je zakup posuda za odlaganje otpada-kontejnera. Zakupodavac daje, a Zakupac prima u zakup 7 (sedam) posuda za odlaganje otpada-kontejnera zapremine 5 m³, koje će koristiti pod uslovima datim u ugovoru. Predmetni ugovor broj: 02-10-12/21 je zaključen na period od 01.01.2021. godine do 31.12.2022. godine.

Otpad se odvaja na mjestu nastanka i odlaže na za to predviđena mjesa. Na mjestu prikupljanja i sa prikupljenim otpadom će se postupati na način da se izbjegne:

- opasnost po zdravje ljudi,
- opasnost po biljni i životinjski svijet,
- onečišćenje vode, tla i zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti,
- nekontrolirano odlaganje i spaljivanje bilo koje vrste otpada,
- požar ili eksplozija,
- buka i neugodni mirisi,
- pojavljivanje i razmnoževanje štetnih životinjskih i biljnih organizama i sl.

Za pojedine vrste otpada, posebno opasnog, potpisani su ugovori sa ovlaštenim kompanijama za odvoz i zbrinjavanje otpada, kojim je između ostalog reguliran:

- način korištenja posuda za sakupljanje,
- oblik, veličina i broj posuda za sakupljanje,
- lokacije sakupljanja,
- dinamika odvoza i
- izrada neophodnih upustava za kvalitetno selektiranje otpada.

Odvoz svih vrsta otpada u slučaju interne manipulacije ili angažmana vanjskog servisa ovlaštene kompanije vrši se evidentiranje u odgovarajućim pratećim propratnicama.

Otpad nastao u redovnom proizvodnom procesu zbog svojih specifičnosti zahtjeva kontinuirano praćenje količina i sastava kako bi se blagovremeno planirali ispravni tokovi njegovog zbrinjavanja i eventualna poboljšanja i unapređenja u sistemu upravljanja otpadom. S obzirom na svoje osobine, dio otpada koji nastaje se predaje eksternim ovlaštenim kompanijama na dalju upotrebu (reciklažu) i konačan tretman ili zbrinjavanje u skladu sa zakonskim propisima, a što se odnosi na: metale, papir i karton, plastiku, staklo, gume, vatrostalni otpad, otpadni mulj i sl..

Pored navedenog, u tehnološkim procesima nastaje i otpad koji se ne može reciklirati, te se kao takav predaje na zbrinjavanje ovlaštenim kompanijama, odnosno, odvoziti i odlagati na deponiju industrijskog otpada, a tu spada: vatrostalni otpad, otpad iz separatora i talog iz različitih tehnoloških procesa.

U skladu sa ostalim mjerama za unapređenje tehnološkog procesa i postavljenim rokovima, operator je dužan obezbjediti adekvatan tretman otpadnih muljeva u smislu dehidratacije čime mu se umanjuje masa i zapremina i isti nakon dehidratacije miješati sa ugljem i vraćati u proces suhe destilacije (termalna, visoko temperaturna dekompozicija organske tvari bez prisustva kisika). Uz dodatno ispitivanje sastava otpadnih muljeva moguće je planirati njihovo materijalno ili energetsko iskorištenje.

Otpadna ulja i zaušeni materijali se odvojeno sakupljaju u adekvatne spremnike postavljene u centralnom skladištu i povremeno ih preuzima ovlašteni operater u cilju recikliranja i konačnog zbrinjavanja.

Isto tako, operator je dužan izvršiti procjenu opravdanosti i operativnih mogućnosti korištenja smjese katanskog mulja i ugljene prašine kao energenta, odnosno u postupku suhe destilacije u koksnim pećima.

Kroz sistemske procedure i upustva operator je dužan odrediti mjeru stalne edukacije osoblja čiji efekat u konačnici treba biti podizanje svijesti svih uposlenika o potrebi izbjegavanja nastanka otpada i adekvatnog zbrinjavanja otpada čiji se nastanak nije mogao izbjечti.

Rješenjem broj 132-10-03/19 od 29.10.2019. godine imenovana je odgovorna osoba za upravljanje otpadom u kompaniji „GIKIL“ d.o.o. Lukavac, čija kopija je data u prilogu.

Postupanje sa otpadom svih vrsta nastalom u pogonima i postrojenjima u sastavu proizvodnog kompleksa kompanije "GIKIL" d.o.o. Lukavac, što uključuje poduzimanje mera za sprečavanje produkcije i povrat (recikliranje) korisnog materijala iz otpada, detaljno je opisano posebnom dokumentu „Plan upravljanja otpadom“.

10.1.4. Sistemi za smanjivanje i kontrolu emisija

Kontrolirani parametri	Oprema	Postojanost opreme	Kalibracija opreme	Podrška opreme
Čvrste čestice	Vrečasti otprašivač na mlinu filera – Fabrika Azotara	U 2019. godini za filter su izrađene filter vreće od materijala veće gustoće s ciljem smanjenja emisije fine prašine u zrak.	Nije primjenjivo	Fabrika Remont; RJ Mašinska izrada, montaža i servis RJ Mjerno-regulaciono održavanje RJ Elektro-servis
Čvrste čestice	U pogonu koksovanja i separacije koksa ugrađeno je ukupno 9 ciklona koji su trenutno u funkciji – Fabrika Koksara	Radi se o klasičnom sistemu mokrih ciklona kojima je potrebna sanacija i unapređenje sistema rada.	Nije primjenjivo	Fabrika Remont; RJ Mašinska izrada, montaža i servis RJ Mjerno-regulaciono održavanje RJ Elektro-servis
Funkcionalnost opreme	Na koksnim pećima instalirana je oprema za paroinjektiranje pri punjenju peći koja značajno utiče na smanjenje emisija u zrak – Fabrika Koksara.	Urađena poboljšanja na sistemu bezdimnog punjenja peći (paroinjektaža) zamjenom dizni na usponskih kotonama za bolje odsijavanje gasova i prašine. Oprema je u operativnom stanju.	Nije primjenjivo	Fabrika Remont; RJ Mašinska izrada, montaža i servis RJ Mjerno-regulaciono održavanje RJ Elektro-servis
Koksnii plin	U pogonu kondenzacije (izdvajanja hemijskih produkata) instalirana je oprema za prečišćavanje koksniog plina koji se koristi kao gorivo u koksari i energani, a koja je direktno u funkciji smanjenja emisija u okolini zrak – Fabrika Koksara.	U postrojenjima hemijskog odjeljenja vrši se hlađenje i transport koksniog plina i izdvajanje iz njega: sirovog katrana, amonijaka i sirovog benzola. Amonijak koji je apsorbovan u amonijačnoj vodi se koristi za proizvodnju amonijum sulfata. Zadatak elektrofiltera (617-1ab) sastoji se u tome da iz ohlađenog koksniog plina izdvoji i poslijedenje, fino raspršene u vidu magle, čestice katrana, naftalina i drugih nehaničkih nečistoća. U ispiratima benzola (525-1abc) vrši se apsorpcijom u ispirnom ulju izdvajanje benzola iz koksniog plina. Sadržaj benzola u koksnom plinu nakon ispirača benzola ne prelazi vrijednost od 2-3	Nije primjenjivo	Fabrika Remont; RJ Mašinska izrada, montaža i servis RJ Mjerno-regulaciono održavanje RJ Elektro-servis

		g/Nm ³ , ovisno o godišnjem dobu. Izdvajanje katrana iz koksног plina se najčešće dijelom završava u sabiračima koksног plina, prilikom hlađenja koksнog plina na izlazu iz usponskih vodova u sabirač. Ostatak katrana se izdvaja u predhlađnjacima i elektrofilterima. Katran se iz amonijačne vode ciklusa sabirača plina i katran iz katranskih kondenzata obrađuje u mehaničkim bistračima (razdvajaju vode i katrana) odakle se prebacuje u skladišni rezervoar.		
Procesni zrak koji sadrži vodenu paru, CO, AMK, Ksilen	Glavno mjesto ispuštanja štetnih materija u zrak je skruber (ispirač), koji ispušta procesni zrak u okolini zrak. Ispirač je u funkciji ispiranja (hvatanje) ostatka AMK, koji se nije izdvojio u naknadnom hlađnjaku iz plinske struje koja izlazi iz naknadnog hlađnjaka – Fabrika AMK	U ovoj fabrići nije ugrađena nikakva oprema za smanjenje emisije u zrak, već se procesni zrak ispušta bez prethodnog tretmana. Redovni remont na fabrici AMK obuhvata zamjenu katalizatora i remont kompresora. Zamjenom katalizatora koncentracija CO u izlaznim gasovima će se znatno smanjiti.	Nije primjenjivo	Fabrika Remont; RJ Mašinska izrada, montaža i servis RJ Mjerno-regulaciono održavanje RJ Elektro-servis
NO _x	Baklja nitroznih plinova – Fabrika Azotara	U oktobru 2013. god. u reaktor je postavljen sekundarni katalizator za smanjenje emisije N ₂ O gasova (redukcija do elementarnog oblika), katalizator je CeO ₂ . Prije ugradnje katalizatora sadržaj N ₂ O gasa u izduvnim gasovima je iznosio 1500 mg/Nm ³ , a nakon ugradnje katalizatora 350 mg/Nm ³ , što je realizovano i vidljivo iz podataka na kontinuiranom monitoringu.	Nije primjenjivo	Fabrika Remont; RJ Mašinska izrada, montaža i servis RJ Mjerno-regulaciono održavanje RJ Elektro-servis

Praćeni parametar	Monitoring koji treba da se izvede	Oprema za monitoring	Kalibriranje opreme za monitoring
SO ₂	Kontinuirani monitoring emisije u zrak prema Pravilniku o monitoringu emisije zagadjujućih materija u zrak (Službene novine FBiH 9/14 i 97/17). Sistemi za kontinuirani monitoring postoje na tri mesta i to:	<i>Mjerni sistem se sastoji od sljedećih dijelova:</i> - Dr. Foedisch gas analyzer za mjerjenje dimnih plinova tip MGA 12. <i>Ova jedinica se sastoji od uzorkovanja i pripreme gasova koji se analiziraju standardiziranim metodom u MGA 12 analizatoru te dobiveni podaci šalju sistem za prikupljanje i obradu podataka. Sistem je potpuno automatizovan uključujući i kalibraciju koja se može regulisati i manualno.</i>	Umjeravanje sistema za kontinuirani monitoring (QAL2 – jednom u tri godine i AST jednom godišnje kada se ne radi QAL2) od strane ovlaštene firme.
NO _x			Redovan servis i održavanje tokom cijele godine od stane ovlaštene firme.

CO	Fabrika Energana-Kotao K1, K2; Kotao K3 i Fabrika Kosara- dimnjak V koksne baterije.	Mjerni opseg komponenata kontinuiranog mjernog sistema	
		Komponenta	Mjerni opseg
SO ₂		0-500/2500 mg/m ³	
NO		0-700/2500 mg/m ³	
CO		0-650/2500 mg/m ³	
CO ₂		0-20 vol %	
O ₂		0-25 vol%	
<ul style="list-style-type: none"> - Sistem za mjerjenje emisije čvrstih čestica CODEL DCEM2000 <p>Sistem mjerjenja emisije koji daje pouzdan rezultat, ali zahtjeva redovno održavanje i brigu o sistemu. Njegova instalacija za pouzdan rad odabrana je na lokacijama kako je to navedeno u tehničkom rješenju. Prilikom odabira lokacija za postavljanje opreme, vodilo se računa o tehničkim aspektima i mogućnostima dobivanja kvalitetnog stabilnog i neporemećenog protoka dimnih gasova.</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Sistem za mjerjenje protoka FMD 02 <p>Uvezši u obzir sve tehničke parametre i mogućnosti operatera u ovaj projekat unešeno je rješenje mjerjenja protoka diferencijalnim mjerjenjem pritiska. Sistem će biti izведен na istim mjernim mjestima gdje će se vršiti i ekstrakcija dimnih gasova.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senzor transmiter pritiska u dimnjaku <p>Transmiter za mjerjenje pritiska Endress+Hauser.</p>			

11. Monitoring emisija

11.1. Monitoring emisija i mjesta uzimanja uzorka

Parametri emisije u zrak	Učestalost monitoringa	Pristup mjernom mjestu	Metoda uzimanja uzorka	Metoda/tehnika analize	Granične vrijednosti emisije
Fabrika koksara					
SO ₂	2 godišnje periodično i kontinuirano AMS		BAS EN 14791:2018	BAS EN 14791:2018	500 mg/Nm ³
NO _x	2 godišnje periodično i kontinuirano AMS		BAS EN 14792:2018	BAS EN 14792:2018	500 mg/Nm ³
CO	2-godišnje periodično i kontinuirano AMS		BAS EN 15058:2018	BAS EN 15058:2018	300 mg/Nm ³

Cvrste čestice	2 godišnje periodično i kontinuirano AMS	Platforma dimnjaka V koksne baterije 50 m	BAS EN 13284- 1:2019	BAS EN 13284- 1:2019	30 mg/Nm ³
H ₂ S	2 godišnje periodično		VDI 3468:2015 Blatt1 Metod A (modifikovana)	VDI 3468:2015 Blatt1 Metod A (modifikovana)	5 mg/m ³ (protok od 50 g/h ili više)
NH ₃	2 godišnje periodično		VDI 3496:2014 Blatt1 Metod A	VDI 3496:2014 Blatt1 Metod A	500 g/m ³ (protok od 5 kg/h ili više)
VOC (BETX)	2 godišnje periodično		BAS CEN/TS 13649:2016	BAS CEN/TS 13649:2016	Benzen pri protoku 25 g/h i više 5 mg/m ³ Etibenzen pri protoku 3 kg/h i više 150 mg/m ³ Ksilen pri protoku 3 kg/h i više 150 mg/m ³ Toluuen pri protoku 3 kg/h i više 150 mg/m ³
PAH	2 godišnje periodično		BAS ISO 11338- 1:2005 BAS ISO 11338- 2:2005	BAS ISO 11338- 1:2005 BAS ISO 11338- 2:2005	PAH pri protoku 5 g/h i više 1 mg/m ³
Hg	2 godišnje periodično		BAS EN 13211:2002 BAS EN 13211/Cor1:2005 BAS EN ISO 12846:2013	BAS EN 13211:2002 BAS EN 13211/Cor1:2005 BAS EN ISO 12846:2013	Hg pri protoku 10 g/h i više 1 mg/m ³
O ₂ [vol%], CO ₂ [vol%], temperatura [°C], pritisak [kPa], brzina [m/s] i vlaga[%] dimnih plinova	2 godišnje periodično i kontinuirano AMS		BAS EN 14789:2018 BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	BAS EN 14789:2018 BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	-
H ₂ S	2 godišnje periodično	Podest 15m tornja za gašenje koksa	VDI 3468:2015 Blatt1 Metod A (modifikovana) VDI 3496:2014 Blatt1 Metod A	VDI 3468:2015 Blatt1 Metod A (modifikovana) VDI 3496:2014 Blatt1 Metod A	H ₂ S pri protoku 50 g/h i više 5 mg/m ³
NH ₃	2 godišnje periodično		VDI 3468:2015 Blatt1 Metod A (modifikovana)	VDI 3468:2015 Blatt1 Metod A (modifikovana)	500 g/m ³ (protok od 5 kg/h ili više)

VOC (Benzén)	2 godišnje periodično	BAS CEN/TS 13649:2016	BAS CEN/TS 13649:2016	Benzen pri protoku 25 g/h i više 5 mg/m ³
Čvrste čestice	2 godišnje periodično	DIN 51402- 1:1986	DIN 51402- 1:1986	-
O ₂ [vol%], CO ₂ [vol%], temperatura [°C], pritisak [kPa], brzina [m/s] i vlaga[%] dimnih plinova	2 godišnje periodično	BAS EN 14789:2018 BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	BAS EN 14789:2018 BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	-
NH ₃	2 godišnje periodično	VDI 3468:2015 Blatt1 Metod A (modifikovana)	VDI 3468:2015 Blatt1 Metod A (modifikovana)	500 g/m ³ (protok od 5 kg/h ili više)
H ₂ S	2 godišnje periodično	VDI 3468:2015 Blatt1 Metod A (modifikovana) VDI 3496:2014 Blatt1 Metod A	VDI 3468:2015 Blatt1 Metod A (modifikovana) VDI 3496:2014 Blatt1 Metod A	H ₂ S pri protoku 50 g/h i više 5 mg/m ³
SO ₂	2 godišnje periodično	BAS EN 14791:2018	BAS EN 14791:2018	800 mg/Nm ³
NO _x	2 godišnje periodično	BAS EN 14792:2018	BAS EN 14792:2018	500 mg/Nm ³
PAH	2 godišnje periodično	BAS ISO 11338- 1:2005 BAS ISO 11338- 2:2005	BAS ISO 11338- 1:2005 BAS ISO 11338- 2:2005	PAH pri protoku 5 g/h i više 1 mg/m ³
O ₂ [vol%], CO ₂ [vol%], temperatura [°C], pritisak [kPa], brzina [m/s] i vlaga[%] dimnih plinova	2 godišnje periodično	BAS EN 14789:2018 BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	BAS EN 14789:2018 BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	-
Fabrika Energana				
SO ₂	2 godišnje periodično i kontinuirano AMS	BAS EN 14791:2018	BAS EN 14791:2018	350 mg/Nm ³
NO _x	2 godišnje periodično i kontinuirano AMS	BAS EN 14792:2018	BAS EN 14792:2018	200 mg/Nm ³
CO	2 godišnje periodično i kontinuirano AMS	Podest 20 m dimnjaka kotlova K1, K2 i K3 BAS EN 15058:2018	BAS EN 15058:2018	80 mg/Nm ³
Čvrste čestice	2 godišnje periodično i kontinuirano AMS	BAS EN 13284- 1:2019	BAS EN 13284- 1:2019	10 ...mg/Nm ³
H ₂ S	2 godišnje periodično	VDI 3468:2015 Blatt1 Metod A (modifikovana)	VDI 3468:2015 Blatt1 Metod A (modifikovana)	5 mg/m ³ (protok od 50 g/h ili više)

NH ₃	2 godišnje periodično		VDI 3496:2014 Blatt1 Metod A	VDI 3496:2014 Blatt1 Metod A	500 g/m ³ (protok od 5 kg/h ili više)
VOC (BETX)	2 godišnje periodično		BAS CEN/TS 13649:2016	BAS CEN/TS 13649:2016	Benzen pri protoku 25 g/h i više 5 mg/m ³ Etilbenzen pri protoku 3 kg/h i više 150 mg/m ³ Ksilen pri protoku 3 kg/h i više 150 mg/m ³ Toluen pri protoku 3 kg/h i više 150 mg/m ³
PAH	2 godišnje periodično		BAS ISO 11338-1:2005 BAS ISO 11338-2:2005	BAS ISO 11338-1:2005 BAS ISO 11338-2:2005	PAH pri protoku 5 g/h i više 1 mg/m ³
Hg	2 godišnje periodično		BAS EN 13211:2002 BAS EN 13211/Cor1:2006 BAS EN ISO 12846:2013	BAS EN 13211:2002 BAS EN 13211/Cor1:2005 BAS EN ISO 12846:2013	Hg pri protoku 10 g/h i više 1 mg/m ³
O ₂ [vol%], CO ₂ [vol%], temperatura [°C], pritisak [kPa], brzina [m/s] i vлага[%] dimnih plinova	2 godišnje periodično i kontinuirano AMS		BAS EN 14789:2018 BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	BAS EN 14789:2018 BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	-
Fabrika Azotara					
NO _x	2 godišnje periodično i kontinuirano	Platforma bakije nitroznih plinova	BAS EN 14792:2018	BAS EN 14792:2018	500 g/m ³ (protok od 5 kg/h ili više)
Temperatura [°C], pritisak [kPa], brzina [m/s] i vлага [%] dimnih plinova	2 godišnje periodično i kontinuirano	Platforma bakije nitroznih plinova	BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	-
NH ₃	2 godišnje periodično	Platforma ispušta sa bakije reaktora	VDI 3496:2014 Blatt1 Metod A	VDI 3496:2014 Blatt1 Metod A	500 g/m ³ (pri protoku od 5 kg/h ili više)
Temperatura [°C], pritisak [kPa], brzina [m/s] i vлага [%] dimnih plinova	2 godišnje periodično	Filter mlina filera,	BAS EN 13284-1:2019	BAS EN 13284-1:2019	-

Temperatura [°C], pritisak [kPa], brzina [m/s] i vлага [%] dimnih plinova	2 godišnje periodično	betonski pod, u zatvorenom objektu kota cca 20m	BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	-
NH ₃	2 godišnje periodično	Dimnjak skrubera SU1 i SU2, betonski pod bez platforme u zatvorenom objektu, kota cca 15m	VDI 3496:2014 Blatt1 Metod A	VDI 3496:2014 Blatt1 Metod A	500 g/m ³ (pri protoku od 5 kg/h ili više)
Čvrste čestice	2 godišnje periodično		BAS EN 13284-1:2019	BAS EN 13284-1:2019	-
Temperatura [°C], pritisak [kPa], brzina [m/s] i vлага [%] dimnih plinova	2 godišnje periodično		BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	-
NH ₃	2 godišnje periodično	Dimnjak skrubera SU3, betonski pod bez platforme u zatvorenom objektu, kota cca 15m	VDI 3496:2014 Blatt1 Metod A	VDI 3496:2014 Blatt1 Metod A	500 g/m ³ (pri protoku od 5 kg/h ili više)
Čvrste čestice	2 godišnje periodično		BAS EN 13284-1:2019	BAS EN 13284-1:2019	-
Temperatura [°C], pritisak [kPa], brzina [m/s] i vлага [%] dimnih plinova	2 godišnje periodično		BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	-
Fabrika AMK					
CO	2 godišnje periodično		BAS EN 15058:2018	BAS EN 15058:2018	-
VOC (ksilen)	2 godišnje periodično	Dimnjak Skrubera AMK na platforme postrojenja	BAS CEN/TS 13649:2016	BAS CEN/TS 13649:2016	150 mg/m ³ (pri protoku od 3 kg/h ili više)
Butan	2 godišnje periodično		Automatska metoda PID senzor	Automatska metoda PID senzor	-
Temperatura [°C], pritisak [kPa], brzina [m/s] i vлага [%] dimnih plinova	2 godišnje periodično		BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	BAS ISO 12039:2002 BAS EN 14790:2018	-

Monitoring plan kvaliteta zraka na lokaciji GIKIL-a

Vrsta ispitivanja	Parametar	Mjerno mjesto	Učestalost	Odgovornost
Monitoring kvaliteta zraka na lokaciji GIKIL-a	PM2,5, PM10, taložni prah, SO ₂ , NO ₂ i NO _x , CO, C ₆ H ₆ , O ₃ , benzo(a)piren, teški metali (As, Cd, Ni, Pb), H ₂ S, NH ₃	MM1 terrena kapija, MM2 u blizini naselja Hrvati	Dva puta godišnje 24h.mjerjenje	Ovlaštena ispitna laboratoriјa

**Monitoring emisija u vode i mjesto uzimanja uzorka
MM E1.Obrođni kanal / X=6 540 213 78 Y=4 933 987 28**

Parametri emisije u vode	Učestalost monitoringu	Pristup mjestom mjestu	Metoda uzimanja uzorka	Metodologička analize
Protok (m ³ /dan)			BAS EN ISO 748:2010	
Temperatura (°C)			BAS DIN 38404-4:2010	
pH vrijednost			BAS EN ISO 10523:2013	
Boja (PtCo skala)			BAS EN ISO 7887:2013 Met.C	
Sadržaj nastvorenog kisika (mg/l)			BAS EN ISO 5814:2014	
Elektroprop.-vodljivost (µS/cm)			BAS EN 27888:2002	
Talozheće tvari po Emhofu (mg/l)			SM 2540(F)	
Ukupne suspendovane materije (mg/l)			BAS EN 872:2006	
Hemijска potrošnja kiseonika (mg/l)			BAS ISO 15705:2005	
Biološka potrošnja kiseonika (mg/l)			BAS EN ISO 9408:2005	
Ukupni azot (mg/l)			BAS EN ISO 11805-1:2003	
Amonijacični azot (mg/l)			BAS ISO 7150-1:2002	
Ukupni fosfor (mg/l)			BAS EN ISO 6878:2006	
Test toksičnosti (48hC ₅₀) (%)	12 puta godišnje	Otvoreni kanal	Ručno trenutni jednokratni uzorci	
Ulija i masti (mg/l)			SM 5520(B)	
Nitriti (mg/l)			BAS EN ISO 7890-3:2002	
Nitriti (mg/l)			BAS ISO 26777:2006	
Sulfati (mg/l)			SM 4500-SO ₄ -(F)	
Mangan (mg/l)			BAS ISO 9297:2002	
Cijanidi ukupni (mg/l)			SM 4500-CN-(E)	
Fenoli (mg/l)			SM 5530-(D)	
Rodanidi (mg/l)			SM 4500 (M)	
PAH (mg/l)			BAS ISO 28540:2014	

MM E2. Kanal otpadnih voda fabrike dubrava : X = 6 540 310, Y=4 933 695, 12

Parametri emisije u vode	Učestalost monitoringu	Pristup mjerom mjestu	Metoda uzorka	Metodološka analize
Protok (m ³ /dan)			BAS EN ISO 748:2010	
Temperatura (°C)			BAS DIN 38404-4:2010	
pH vrijednost			BAS EN ISO 10523:2013	
Ukupne suspendovane materije (mg/l)			BAS EN 872:2006	
Hemidska potrošnja kiseonika (mg/l)			BAS ISO 15705:2005	
Biološkapotrošnja kiseonika (mg/l)			BAS EN ISO 9408:2005	
Ukupni azot (mg/l)	12 puta godišnje	Otvoreni kanal	Ručno trenutni uzorci	BAS EN ISO 11905-1:2003
Amonijakni azot (mg/l)				BAS ISO 7150-1:2002
Ukupni fosfor (mg/l)				BAS EN ISO 6878:2006
Test toksičnosti (48h LC ₅₀) (%)				BAS EN ISO 6341:2014
Nitrati (mg/l)				SM 4500-SO4-(F)
Sulfati (mg/l)				BAS ISO 9297:2002
Hlandi (mg/l)				SM 4500-F-(C)
Fluoridi (mg/l)				SM 5530-(D)
Kadmij (mg/l)				

MM E3. Kanal otpadnih voda filter stанице Modrac X = 6 541 691, Y=4 931 071

Parametri emisije u vode	Učestalost monitoringu	Pristup mjerom mjestu	Metoda uzorka	Metodološka analize
Protok (m ³ /dan)			BAS EN ISO 748:2010	
Temperatura (°C)			BAS DIN 38404-4:2010	
pH vrijednost	12 puta godišnje	Revisirano okno-šaht	Ručno trenutni jednokratni uzorci	BAS EN ISO 10523:2013
Boja (Ph/Ca skala)				BAS EN ISO 7887:2013 Met.C

Sadržaj rastvorenog kisika (mg/l)	BAS EN ISO 5614-2:2014
Elektro-pvodljivost ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	BAS EN 27888-2:2002
Falčive materije (mg/l)	SM 2540(F)
Ukupne suspendovane materije (mg/l)	BAS EN 872-2:2006
Hemijска потрошња кисеоника (mg/l)	BAS ISO 15705-2:2005
Biološka potrošnja kiseonika (mg/l)	BAS EN ISO 9406-2:2005
Ukupni azot (mg/l)	BAS EN ISO 11905-1:2003
Amonijakni azot (mg/l)	BAS ISO 7150-1:2002
Ukupni fosfor (mg/l)	BAS EN ISO 6878:2006
Test toksičnosti (48hC ₆₀) (%)	BAS EN ISO 6341:2014
Nitriti (mg/l)	BAS EN ISO 7890-3:2002
Sulfati (mg/l)	SM 4500-SO4-(F)
Floridi (mg/l)	BAS ISO 9297-2:2002

MM - Sklagište katranu okno separatora X= 6 540 935 89 Y= 4 933 469 07

Parametri emisije u vode	Obestojnost monitoringu	Pristup mjerom mjesuč	Metoda izmjeranja uzorka	Metodologika analize
Protok (m ³ /dan)				BAS EN ISO 7448:2010
Temperatura (°C)				BAS DIN 38404-4:2010
pH vrijednost				BAS EN ISO 10523:2013
Takoziveće tvari po imenu (mg/l)			Ručno trenutni ječnjokratni uzorci	SM 2540(F)
Ukupne suspendovane materije (mg/l)		Otvoreni kanal-potoč		BAS EN 872-2:2006
Hemijска потрошња kiseonika (mg/l)				BAS ISO 15705:2005
Biološka potrošnja kiseonika (mg/l)				BAS EN ISO 9406-2:2005
Ukupni azot (mg/l)				BAS EN ISO 11905-1:2003

Ukupni fosfor (mg/l)	BAS EN ISO 6878:2006
Test toksičnosti (48hC ₅₀) (%)	BAS EN ISO 6341:2014
Ujba i maste (mg/l)	SM 5520(B)
Fenoli (mg/l)	SM 5530-(D)
Mineralna ulja	BAS EN ISO 9377-2:2008
"Lakotopljići hidranti uglikovodici"	EPA 8260 D, EPA 5210 A*
Deterdženti	" Standard Methods 5640 C, izd. APHA-AWWA-WEF 2017"
"Lakotopljići aromatski uglikovodici (BTX)"	EPA 8260 D, EPA 5210 A
AOX	"Macherey-Nagel, Nanocolor test 0-07, ver. 04.17, ref.br. 985.00 " Standard Methods 4560 S2- (F), izd. APHA-AWWA-WEF 2017"
Sulfidi	

MM - Kod Skladišta benzole: X= 6 540 218,77 Y=4 933 901,41	Učestalost monitoringu	Pristup mjerilom mjestu	Metoda uzimanja uzorka	Metoda tehnika analize
Parametri emisije u vode				
Protok (m³/dan)	BAS EN ISO 748:2010			
Temperatura (°C)	BAS DIN 38404-4:2010			
pH vrijednost	BAS EN ISO 10523:2013			
Taložive tvari po Imhoffu (ml/l)	SM 2540(F)			
Ukupne suspendovane materije (mg/l)	Ručno trenutni jednokratni uzorci	Otvoreni kanal-potok		
Hemijaska potrošnja kiseonika (mg/l)	BAS EN 872:2006			
Ziološka potrošnja kiseonika (mg/l)	BAS ISO 15705:2005			
Ukupni azot (mg/l)	BAS EN ISO 9408:2005			
Ukupni fosfor (mg/l)	BAS EN ISO 11905-1:2003			
Test toksičnosti (48hC ₅₀) (%)	BAS EN ISO 6878:2006			
	BAS EN ISO 6341:2014			

Ujta i masti (mg/l)	SM 5520(B)
Fenoli (mg/l)	SM 5530-(D)
Mineralna ujta	BAS EN ISO 9377-2:2008
"Lakohlapljivi flotirani ugljikovodici"	EPA 8260 D, EPA 5210 A*
Deterdzenit	" Standard Methods 5540 C, izd. APHA-AWWA-WEF 2017"
"Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)"	EPA 8260 D, EPA 5210 A
AOX	" Macherey-Nagel, Nanocolor test 9-07, ver. 04.17, ref.no. 985.00
Sulfidi	" Standard Methods 4500 S2-(F), izd. APHA-AWWA-WEF 2017"

MM - Separator ujta BP OLEX. X=6 540 229 28 Y=4 934 098 11

Parametri emisije u vode	Učestalost monitoringa	Pristup mjerom mjestu	Metoda uzimanja uzorka	Metoda/tehnika analize
Protok (m ³ /dan)				BAS EN ISO 748:2010
Temperatura (°C)				BAS DIN 38404-4:2010
pH vrijednost				BASEN ISO 10523:2013
Boja (Pt/Co skala)				BAS EN ISO 7887:2013 Met.C
Sadržaj rastvorenog kisika (mg/l)				BAS EN ISO 5814:2014
Elektro-vodljivost (µS/cm)				BAS EN 27888:2002
Taložive tvori po kmehoru (m ³)	12 puta godišnje	Otvoreni kanal-potok	Ručno trenutni jednokratni uzorci	SM 2540(F)
Ukupne suspendovane materije (mg/l)				BAS EN 872:2006
Hemijaska povešnja kiseonika (mg/l)				BAS ISO 15705:2005
Bicloška povešnja kiseonika (mg/l)				BASEN ISO 9408:2005
Ukupni azot (mg/l)				BAS EN ISO 11905-1:2003
Amonijacijski azot (mg/l)				BAS ISO 7150-1:2002

Ukupni fosfor (mg/l)	BAS EN ISO 6878:2006
Test toksičnosti (48L Caco) (%)	BAS EN ISO 6341:2014
Ujba i masti (mg/l)	SM 5520(B)
Nitrat (mg/l)	BAS EN ISO 7890-3:2002
Nitriti (mg/l)	BAS ISO 26777:2000
Sulfati (mg/l)	SM 4500-SO4-(F)
Hloridi (mg/l)	BAS ISO 9297:2002
Cijanidi ukupni (mg/l)	SM 4500-CN-(E)
Fenoli (mg/l)	SM 5530(D)
Rodanidi (mg/l)	SM 4500 (M)
PAH (mg/l)	BAS ISO 28540:2014
MM - Izostal sa fabrike AMK: X=6.540 220.25 Y=4.934.095.60	
Parametri emisije u vode	Pristup mjerljivom mjestu
Učestalost monitoringa	Metoda uzimanja uzorka
Protok (m ³ /dan)	BAS EN ISO 748:2010
Temperatura (°C)	BAS DIN 38404-4:2010
pH vrijednost	BAS EN ISO 10523:2013
Talozerne tvari po Imhoffu (ml/l)	SM 2540(F)
Ukupne suspendovane materije (mg/l)	Otvoreni kanal
hemijaska potrošnja kiseonika (mg/l)	12 puta godišnje
biotska potrošnja kiseonika (mg/l)	Ručno trenutni jednokratni uzorci
Ukupni azot (mg/l)	BAS EN 872:2006
Ammonijačni azot (mg/l)	BAS ISO 15706:2005
Ukupni fosfor (mg/l)	BAS EN ISO 11905-1:2003
	BAS ISO 7150-1:2002
	BAS EN ISO 6878:2006

Test toksičnosti (48h C ₅₀) (%)	BAS EN ISO 6341:2014
Ulična masti (mg/l)	SM 5520(B)
Fenoli (mg/l)	SM 5530-D)
Mineralna ulja	BAS EN ISO 9377-2:2008
"Lakohlapljivi hidrofili uglikovodici"	EPA 8260 D, EPA 5210 A*
Deterdženti	" Standard Methods 5540 C, izd. APHA-AWWA-WEF 2017" EPA 8260 D, EPA 5210 A
"Lakohlapljivi aromatski uglikovodici (BTX)"	"Macherey-Nagel Nanocolor test 0-07 ver. 04.17 ref br. 985.00 Standard Methods 4500 S2- (F), izd. APHA-AWWA-WEF 2017"
AOX	
Sulfidi	
MW - Izostan sa biologije: X=6 540 302,30 Y=4 934 130,76	
Parametri emisije u vodi	Učestalost monitoringu
Protok (m ³ /dan)	Pristup mjestom mjesecu
Temperatura (°C)	Metoda uzimanja uzorka
pH vrijednost	
Taložive tvari po kritofu (m ³ /l)	
Ukupne suspendovane materije (mg/l)	Ručno trenutni jednokratni uzorci
Hemijaska potrošnja kiseonika (mg/l)	BAS EN 872:2006
Bioškaka potrošnja kiseonika (mg/l)	BAS ISO 15705:2005
Ukupni azot (mg/l)	BAS EN ISO 11905-1:2003
Amonijacijski azot (mg/l)	BAS ISO 7150-1:2002
Ukupni fosfor (mg/l)	BAS EN ISO 6876:2006
Test toksičnosti (48h C ₅₀) (%)	BAS EN ISO 6341:2014

Nitrat (mg/l)	BAS EN ISO 7890-3:2002 SM 4500-CN-(E)			
Cijanidi ukupni (mg/l)	SM 5530-(D)			
Fenoli (mg/l)	BAS ISO 28540:2014 " SM 4500 S2- (F),			
PAH (mg/l)				
Sulfidi				
MM - Separatori katranja kraj pumparnice X=6 540 359,21 Y=4 934 158,93				
Parametri emisije u vode	Učestalost mjerjenja	Pristup mjestu mještu	Metoda uzimanja uzorka	Metodologika analize
Protok (m³/dan)				BAS EN ISO 748:2010
Temperatura (°C)				BAS DIN 38404-4:2010
pH vrijednost				BAS EN ISO 10523:2013
Tatožnive tvari po Imhofu (ml/l)				SM 2540(F)
Ukupne suspendovane materije (mg/l)				BAS EN 872:2006
Hemidska pirošnja kseonika (mg/l)				BAS ISO 15705:2005
Biotička potrošnja kiseonika (mg/l)				BAS EN ISO 9408:2005
Ukupni azot (mg/l)				BAS EN ISO 11905-1:2003
Amonijak-azot (mg/l)				BAS ISO 7150-1:2002
Ukupni fosfor (mg/l)				BAS EN ISO 6878:2006
Test toksičnosti (48h,Ces) (%)				BAS EN ISO 6341:2014
Nitrat (mg/l)				DAS EN ISO 7890-3:2002 SM 4500-CN-(E)
Cijanidi ukupni (mg/l)				SM 5530-(D)
Fenoli (mg/l)				BAS ISO 28540:2014 " SM 4500 S2- (F),
PAH (mg/l)				
Sulfidi				

MM - Rastnadni torani (Energetan) X=5.540 928.46 Y=4.933 686.36

Parametri emisije u vode	Učestalost monitoringa	Pristup mjestu	Metoda uzimanja uzorka	Metoditehnika analize
Protok (m ³ /dan)				BAS EN ISO 748:2010
Temperatura (°C)				BAS DIN 38404-4:2010
pH vrijednost				BAS EN ISO 10523:2013
Hemijstra petrošnja kseonika (mg/l)				BAS ISO 15705:2005
Ukupni život (mg/l)				BAS EN ISO 11805-1:2003
Test toksičnosti (48h LC ₅₀) (%)				BAS EN ISO 6341:2014
Fenoli (mg/l)	12 puta godišnje	Rezljivo okno-šaht	Ručno trenutni jednokratni uzorci	"Macherey-Nagel, Nanocolor test 0-07, ver. 04.17, refnr. 985 00
PAH (mg/l)				"Lovibond method 100, izd. Multidirect, 156 01/2015"
AOX (mg/l)				"SMT 4500 S2 - (F)"
Slabodjni hlor (mg/l)				
Sulfidi (mg/l)				
<i>MM - Neutralizacioni bazen HPV: X=6.540 860.49 Y=4.933 678.43</i>				
Parametri emisije u vođe	Učestalost monitoringa	Pristup mjestu	Metoda uzimanja uzorka	Metoditehnika analize
Protok (m ³ /dan)				BAS EN ISO 748:2010
Temperatura (°C)				BAS DIN 38404-4:2010
pH vrijednost	12 puta godišnje	Rezljiva okno-šaht	Ručno trenutni jednokratni uzorci	BAS EN ISO 10523:2013
Talozelje tvrdi po Imhofu (mg/l)				SM 2540(F)
Ukupne suspendovane materije (mg/l)				BAS EN 872:2006

Hemiska potrošnja kiseonika (mg/l)	BAS ISO 15705:2005
Biočeska potrošnja kiseonika (mg/l)	BAS EN ISO 9408:2005
Ukupni azot (mg/l)	BAS EN ISO 11905-1:2003
Ukupni fosfor (mg/l)	BAS EN ISO 6878:2006
Test toksičnosti (48LC ₅₀) (%)	BAS EN ISO 6341:2014
Ulia i crasti (mg/l)	SM 5520(B)
Sulfati (mg/l)	SM 4500-SO ₄ -(F)
Floridi (mg/l)	BAS ISO 9297:2002
Fenoli (mg/l)	SM 5530-(D)
PAH (mg/l)	BAS ISO 28540:2014
Sulfati (mg/l)	"SM 4500 SO ₃ 2- (F), SM 4500-SO ₃ 2- (B), SM 4500-F-(C)"
Sulfati (mg/l)	SM 5530-(D)
Fluoridi (mg/l)	BAS ISO 8288:2002 Metod A
Kadmij (mg/l)	BAS ISO 8288:2002 Metod A
Bakar	Standard methods 3111 (B), Izd APHA-AWWA-WEF 2017
Cink	Standard methods 3113 (B), Izd APHA-AWWA-WEF 2017
Ukupni željez	BAS ISO 8288:2002 Metod A
Arsen	BAS ISO 8288:2002 Metod A
Niki	EPA 245.7:2005
Olovo	
Živa	

M.M - Rashladni toranj kod Biologije: X=6 540 365 18 Y=4 934 025 22

Parametri emisije u vode	Učestalost monitoringa	Pristup mjerom mjestu	Metoda utvrđivanja uzorka	Metodologija analize

Protok (m ³ /dan)			BAS EN ISO 748:2010
Temperatura (°C)			BAS DIN 38404-4:2010
pH vrijednost			BAS EN ISO 10523:2013
Boja (Pt/Co skala)			BAS EN ISO 7887:2013 Met.C
Sadržaj lastvorenog kisika (mg/l)			BAS EN ISO 5814:2014
Elektropro-vodljivost (µS/cm)			BAS EN 27888:2002
Triožive varen po imhofu (mg/l)			SM 2549(F)
Ukupne suspendovane materije (mg/l)			BAS EN 872:2006
Hemskička petrošnja kiseonika (mg/l)			BAS ISO 15705:2005
Bioška petrošnja kiseonika (mg/l)			BAS EN ISO 9408:2005
Ukupni arzot (mg/l)			BAS EN ISO 11905-1:2003
Ukupni fosfor (mg/l)			BAS EN ISO 6878:2006
Test toksičnosti (481LC ₅₀) (%)			BAS EN ISO 6341:2014
Ulija i masti (mg/l)			SM 5520(B)
Nitriti (mg/l)			BAS EN ISO 7890-3:2002
Sulfati (mg/l)			SM 4500-SO ₄ -F
Hloridi (mg/l)			BAS ISO 9297:2002
Ručno trenutni jednokratni uzorci			
12 puta godišnje	Otvoreni kanal-potok		

MM - Potok Hrvati prije separatora BP OLEX: X=6 540 238, 17 Y= 4 934 106 42				Metodologija analize
Parametri emisije u vode	Učestalošt: monitoriga	Pristup mjestom mjesecu	Metoda uzimanja uzorka	Metodologija analize
Protok (m ³ /dan)				BAS EN ISO 748:2010
Temperatura (°C)				BAS DIN 38404-4:2010
pH vrijednost				BAS EN ISO 10523:2013
Boja (Pt/Co skala)				BAS EN ISO 7887:2013 Met.C
Ručno trenutni jednokratni uzorci				
12 puta godišnje	Otvoreni kanal-potok			

Sadržaj rastvorenog kisika (mg/l)	BAS EN ISO 5814:2014			
Elektropro-vodljivost (µS/cm)	BAS EN 27888:2002			
Talozheće tvar po imhofu (ml/l)	SM 2540(F)			
Ukupne suspendovane materije (mg/l)	BAS EN 872:2006			
Hemijска потрошња кисеоника (mg/l)	BAS ISO 15705:2005			
Biološka potrošnja kiseonika (mg/l)	BAS EN ISO 9408:2005			
Ukupni azot (mg/l)	BAS EN ISO 11905-1:2003			
Ammonijačni azot (mg/l)	BAS ISO 7150-1:2002			
Ukupni fosfor (mg/l)	BAS EN ISO 6878:2006			
Test toksičnosti (48hC ₅₀) (%)	BAS EN ISO 6341:2014			
Urti i masti (mg/l)	SM 5520(B)			
Nitrați (mg/l)	BAS EN ISO 7890-3:2002			
Nitriti (mg/l)	BAS ISO 26777:2000			
Sulfati (mg/l)	SM 4500-SO4-(F)			
Hloridi (mg/l)	BAS ISO 9297:2002			
Cijanidi ukupni (mg/l)	SM 4500-CN-(E)			
Fenoli (mg/l)	SM 5530-(D)			
Rodanidi (mg/l)	SM 4500-(M)			
PAH (mg/l)	BAS ISO 28540:2014			
<i>MM - Neutralizacioni bazen azofata X= 6 540 633,94 Y= 4 933 529,98</i>				
Parametri emisije u vode	Učestalošć monitoringu	Pristup mjerom mjestu	Metoda uzimanja uzorka	Metoda/tehnika analize
Protok (m ³ /dan)	12 puta godišnje	Otvoreni kanal	Rtictno trenutni	BAS EN ISO 748:2010

Temperatura (°C)		jednokratni uzorci	BAS DIN 38404-4:2010
pH vrijednost			BAS EN ISO 10523:2013
Taložive tvari po imidotu (mg/l)			SM 2540(F)
Ukupne suspendovane materije (mg/l)			BAS EN 872:2006
Hemjska potrošnja kiseonika (mg/l)			BAS ISO 15705:2005
Biočvršća potrošnja kiseonika (mg/l)			BAS EN ISO 9408:2005
Ukupni azot (mg/l)			BAS EN ISO 11905-1:2003
Amonijacični azot (mg/l)			BAS ISO 7150-1:2002
Ukupni fosfor (mg/l)			BAS EN ISO 6878:2006
Test toksičnosti (48°C ₅₀) (%)			BAS EN ISO 6341:2014
Nitrați (mg/l)			BAS EN ISO 7890-3:2002
Sulfati (mg/l)			SM 4500-SO ₄ -(F)
Fluoridi (mg/l)			SM 4500-F-(C)
Kadmij (mg/l)			SM 5530-(D)

Mjerna mjesto okolinske buke prema prilogu

Parametri emisije buke	Učestalost monitoringa	Pristup mjerilom mjestu	Metoda uzimanja uzorka	Metodologija analize
Nivo buke/dB(A) L(A)eq	1 godišnje prema Zakonu o zastiti od buke („Službene Novine FBiH 110/12“)	Mjerna mjesta 1-29, kota Um	BAS ISO 1996- 1:2005 BAS ISO 1996- 2:2008	BAS ISO 1996- 1:2005 BAS ISO 1996- 2:2008

12. Izvještavanje

Operator je obavezan podatke o provedenim mjerjenjima emisija dostavljati Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na način kako je to propisano podzakonskim aktom iz člana 34. Zakona i člana 9. Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21).

Aplikacija za instalaciju obrasca za popunjavanje podataka za registar nalazi se na web stranici www.fmoit.gov.ba. Izvještaji o svim aktivnostima trebaju biti poslati nadležnim institucijama u rokovima.

Operator je dužan bez odlaganja prijaviti svaku vanrednu situaciju koja značajno utiče na okoliš.

13. Period važenja okolišne dozvole

Ovo Rješenje o obnovljenoj okolišnoj dozvoli izdaje se na period od pet godina.

14. Upis u registar izdatih okolišnih dozvola

Ovo rješenje se upisuje u registar izdatih okolinskih dozvola u skladu sa propisom iz člana 101. stav (3) Zakona i člana 8. Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21).

O b r a z l o ž e n j e

Stranka u postupku - operator GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. LUKAVAC podnio je dana 01.09. 2021.godine Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za obnovu okolinske dozvole za pogon/postrojenje u skladu sa klasifikacijom djelatnosti 19.10 Proizvodnja proizvoda koksnih peći, SNAP kod 04 Industrijski procesi bez sagorijavanja, NACE kod C19.1 – Proizvodnja proizvoda iz koksovanja, C19.1.0 - Proizvodnja proizvoda iz koksovanja, C20.1.3 – Proizvodnja drugih neorganskih baznih hemikalija, C20.1.4 - Proizvodnja drugih organskih baznih hemikalija, C20.1.5 – Proizvodnja gnojiva i azotnih komponenti i C20.5.9 – Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda.

Pravni osnov za izdavanje okolišne dozvole sadržan je u Poglavlju X. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH”, broj 15/21) i Priloga I. Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine Federacije BiH” broj 51/21), na osnovu kojih je utvrđeno da operator pripada postrojenjima i djelatnostima definisanim pod tačkom 1. Energetika, 1.3 Proizvodnja koksa.

Uz zahtjev je priložena sljedeća dokumentacija:

- 1.1 Kopija katastarskog plana za GIKIL
- 1.2. Kopija katastarskog plana za Filter Stanicu
- 2.1. Izvod iz posjedovnog lista za GIKIL
- 2.2. Izvod iz posjedovnog lista za Filter stanicu
3. Zemljišnoknjižni izvaci
4. Izvod iz prostornog plana Općine Lukavac
5. Integralna okolinska dozvola 2012.
- 6.1. Rješenje o vodnoj dozvoli – Tehnološke i onečišćene oborinske otpadne vode
- 6.2. Rješenje o vodnoj dozvoli – Sanitarno fekalne otpadne vode
- 6.3. Rješenje o vodnoj dozvoli – Filter stanica
- 6.4. Rješenje o vodnoj dozvoli za zahvatanje vode iz bunara
- 7.1. Situacioni plan GIKIL-a
- 7.2. Situacioni plan GIKIL-a – Zone
8. Shema primarnih vodova parne i vodovodne mreže
9. Shema valrodojave

10. Situaciona shema hidrantske mreže
11. Shema poplavne linije ranga 100
- 12.1. Shema tokova pitke vode
- 12.2. Shema tokova otpadnih voda
- 12.3. Shema tokova industrijske i kružne vode
13. Karta reljefa i hidrografije
14. Karte zemljишnog podrišca i namjene područja
15. Prikaz industrijskih kolosijeka
- 16.1. Situaciona shema sa prikazom i oznakama objekata
- 16.2. Prikaz mjernih mješta emisije u zrak
- 16.3. Prikaz ispusta otpadnih voda E1 i E2
- 16.4. Prikaz ispusta otpadnih voda E3 – Filter stanica
- 16.5. Prikaz mjernih mješta okolinske buke
- 16.6. Prikaz lokacija uzorkovanja zemljišta
- 16.7. Pregledna situacija sa prikazom otvorenih i zatvorenih skladišta GIKIL-a
- 17.1. Plan upravljanja otpadom – GIKIL 2021.
- 17.2. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za Plan upravljanja otpadom
- 17.3. KEMEKO Ugovor 2021.
- 17.4. Ugovor JP RAD 2021.-1
- 17.5. Ugovor JP RAD 2021.-2
- 17.6. Ugovor o zakupu kontejnera 2021.
- 17.7. Uvjerenje – Eko život
- 17.8. Situacioni plan održavanja zelenih površina
18. Obrazac obavještenja Operatera o pogonu/postrojenju/skladištu koje može izazvati nesreće većih razmjera
19. Izvještaj o stanju sigurnosti - GIKIL
20. Popis onečišćujućih tvari koje mogu izazvati onečišćenje tla, zraka, vode i mora prilikom obavljanja djelatnosti pogona i postrojenja
21. Operativne procedure upravljanja zaštitom okoliša
22. Izjava o tačnosti, istinitosti i potpunosti podataka

Postupak rješavanja podnešenog zahtjeva izvršen je prema odredbama čl. 86. do 89. i člana 93. Zakona i odredbama člana 4. do 6. Uredbe, jer se postupak obnove okolinske dozvole vrši po postupku utvrđenom za izdavanje okolinske dozvole. Ovdje je izvršen uvid u podnešeni zahtjev za obnovu okolinske dozvole, pa je utvrđeno da je zahtjev podnesen na propisanom obrascu iz člana 6. stav (3) Uredbe, i da sadrži sve podatke utvrđene u članu 86. stav (2) Zakona, te da je uz zahtjev priložena sva dokumentacija utvrđena u članu 86. stav 3. Zakona, kao i izjava podnositelja zahtjeva data prema članu 6. stav (5) Uredbe. Pored toga, utvrđeno je da je operater uz zahtjev priložio i akte utvrđene u čl. 93. st. (4) Zakona. Na osnovu podataka sadržanih u zahtjevu i priložene dokumentacije utvrđeno je da pogon i postrojenje spadaju u Prilog I koji je utvrđen u članu 5. Uredbe i po tom osnovu rješavanje podnešenog zahtjeva spada u nadležnost Ministarstva, kako je utvrđeno u članu 83. stav (2) Zakona i članu 4. st. (1) i (4) Uredbe. U okviru utvrđivanja činjeničnog stanja, Ministarstvo je provelo radnje na obavještavanju javnosti o pokretanju postupka obnove okolinske dozvole kako je utvrđeno u članu 93. stav (6) Zakona, a učešće javnosti u rješavanju zahtjeva stranke izvršen je prema članu 88. Zakona jer se ta odredba odnosi i na postupak obnove okolinske dozvole.

Isti Dana 19.11.2021. godine u ovom Ministarstvu zaprimljen je dopis iz kabineta ureda premijera njihov broj 01-23-790/21, kojim GIKIL svojim dopisom broj 924-11-02/21 od 17.11.2021. traže ubrzano izdavanje okolišne dozvole. Istim dopisom GIKIL se obratio i direktno ovom Ministarstvu koji je zaprimljen dana 18.11.2021. godine.

Ovdje su izvršene sljedeće radnje:

- Objavljen je javni uvid na interent Stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma 14.01.2022. godine, link <https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-zahtjev-za-izdavanje-integralne-okolisne-dozvole-za-global-ispats-koksna-industrija-d-o-o-lukavac-o-podnesenom-zahtjevu-za-obnovu-okolisne-dozvole-u-sto-je>

Uli. Haraldije Čemarlića br.2, 71 000 Sarajevo, telefon: 00 387 33 726 700, telefax: 00 387 33 726 747,
e-mail: fmoits@bih.net.ba, www.fmoit.gov.ba

- u skladu sa članom 40. i članom 88. Zakona i ostavljen rok za dostavljanje mišljenja u roku od 30 dana od dana obavijesti ili prijema službenog dopisa, kao i u listu Dnevni avaz (kopija oglasa u spisu).
- Dopisom od 14.01. 2022.godine godine o podnesenom zahtjevu obaviještena je općina Lukavac koja je svojim dopisom obavijestila mjesne zajednice na svom posdružju i mjesne zajednice službeno i na web stranici Općine.
- Objavljen je tekst nacrta okolišne dozvole na službenoj web stranici ovog Ministarstva link: <https://www.fmoit.gov.ba/ba/okolisne-dozvole/javne-raspovrave-i-javni-uvidi/javni-uvid-u-nacrt-okolisne-dozvole-za-operatora-global-ispat-koksna-industrija-d-o-o-lukavac-zeljeznicka-br-1-lukavac> od 18.02.2022. godine o podnesenom zahtjevu za obnovu okolišne dozvole u što je u skladu sa članom 88. stav (6) Zakona i ostavljen rok za dostavljanje mišljenja u roku od 30 dana od dana obavijesti ili prijema službenog dopisa.
- Dana 16.02.2022. godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma se obratilo federalnoj upravi za inspekcijske poslove da dostave inspekcijske nalaze za kompaniju GIKIL po pitanju kontrole okolišnih pitanja.

U zakonskom roku svoje komentare dostavila je Općina Lukavac svojim aktom broj 02-45-627/22 od 15.02.2022. godine sa završnim komentarom „da je za ovu kompaniju izuzetno značajno da se izda okolišna dozvola koja bi omogućila nesmetan rad i poslovanje, te da je značajan zajednički pristup u borbi za radna mjesta i napor da ova kompanija zadrži radnike i nastavi proizvodnju uz dalju stabilizaciju. Njihova podrška nije bezuslovna i ona implicira tjesnu saradnju organa resornih ministarstava, inspekcijskih organa, lokalne zajednice i Uprave Gikila... Općina Lukavica će nastojati biti konstruktivan partner sa očekivanjima i zahtjevima kojima će se na najbolji načinštiti interes lokalne zajednice. Naš interes danas je da GIKL nastavi rad uz vrlo strog i ozbiljno kontrolisan uslov da se ritam poboljšanja koji smo konstatovali nastavi i poboljša.“

Primjedbe i sugestije od zainteresiranih subjekata:

Forum za zaštitu okoliša općine Lukavac je dostavio primjedbe u vezi izdavanja okolišne dozvole operateru "Global Ispat Koksna Industrija" d.o.o Lukavac (GIKIL-a) svojim aktom broj: 02702/22 od 11.02.2022. godine na koji je ovo ministarstvo dalo sljedeće odgovore:

primjedbe i sugestije, te mišljenja drugih zainteresiranih subjekata koje su dostavljene na gore pomenuti Zahtjev su detaljno razmatrane, uzete u obzir prilikom donošenja odluke rješenja u skladu sa članom 40. Stav 7. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH broj: 15/21), a odgovore na svaku primjedbu dostavljamo u nastavku:

1. Primjedba:

Potrebno je uraditi novu Studiju uticaja na okoliš kojom bi se utvrdile vrijednosti emisija zagadjujućih materija u okoliš iz pogona i postrojenja GIKIL-a prema važećim zakonima iz oblasti zaštite okoliša za 2022. godinu.

Odgovor: S obzirom da je u martu 2021. godine na snagu stupio novi Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH br.15/21), Uredba o projektima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš („Službene novine FBiH br. 51/21), studije uticaja na okoliš izrađuju se za projekte (nove planirane i neizgrađene pogone) po tačno utvrđenim obrascima koje propisuje navedena zakonska regulativa i ista ne prepoznaje izradu proizvoljnih studija i odstupanje od pomenutih obrazaca.

GIKIL spada u postojeće pogone i postrojenja i u skladu sa članom 93. Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu („Službene novine FBiH br. 51/21). Priloga I. dostavlja Zahtjev za obnovu okolinske dozvole u skladu sa članom 86. Zakona.

Novi Zakon o zaštiti okoliša jasno propisuje proceduru kod izdavanja okolišnih akata kojom Federalno ministarstvo okoliša i turizma tumači i određuje postupke prilikom ishodovanja istih.

Također je važno napomenuti da Zahtjev za integralnu dozvolu br. 10-124/21, br. protokola 2945/21 od 02.09.2021.-godine.pod tačkom F.sadrži sve relevantne podatke o emisijama zagadjujućih materija u zrak iz pogona i postrojenja GIKIL-a, koje su propisane monitoring planom, a prema kojima se vrši redovno izvještavanje nadležnih organa iz ove oblasti (Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Fond za zaštitu okoliša, nadležna inspekcija) u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Pomenuti Zahtjev sadrži informacije o emisijama u zrak kako slijedi: mjereni parametri, parametri stanja procesa, metodologija mjerjenja i proračuna referentnim normama, koncentracije mjerenih parametara, granične vrijednosti, količine emisija i informacije o

sistemima za smanjenje emisija u zrak, na osnovu kojih se sa sugurnošću može utvrditi ocjena emisija zagađujućih materija u zrak iz pogona i postrojenja GIKL-a.

2. Primjedba:

- Emisije iz pogona i postrojenja a naručito iz pogona za proizvodnju koksa i proradu koksнog gasa su veća nego prije.
- Količina i sadržaj polutanata koji se emituju u atmosferu su veći nego prije.

Odgovor:

U narednoj tabeli dat je prikaz mjerena od 2017.-2021. godine od strane akreditovanih laboratorijskih, gdje se jasno vidi da količina polutanata koji se emituju u atmosferu nije veća nego prethodnih godina.
(priložena tabela sa emisijama iz Koksare 2017 - 2022. godina)

3. Primjedba:

Stanje V koksne baterije je zabrinjavajuće, obzirom na česte havarije i incidentne situacije koje su se dešavale na ovom postrojenju.

Odgovor:

U prethodnom periodu Uprava Društva je uložila ogromna sredstva u V koksnu bateriju i nastavlja ulaganja gdje bi izdvojili značajne projekte: Zamjena starog kolektora plina, keramičko zavarivanje peći, kompletna sanacija platforme V koksne baterije, nabavka mašine za punjenje peći i mašine za prihvrat koksa (bezpršinsko i bezdimno), sanacija dimnjaka V koksne baterije i mnoge druge aktivnosti što će biti prikazano i u nastavku ovog dokumenta.

4. Primjedba:

Stanje regeneratora (zaprljanost) za izmjenu toplote ispod baterije.

Odgovor:

Regeneratori su dio opreme čije stanje čistoće se odražava na stabilnost temperaturnog režima baterije (ravnomjernost) zagrijavanja. Dobro regulisan temperaturni režim za rezultat ima dobar i ujednačen kvalitet koksa, te i održiv visok nivo proizvodnje. Čišćenje generatora se organizuje prema termin planu održavanja a također i prioritetsno na osnovu dnevnog pregleda stanja čistoće gasne armature. U cilju eliminacije jednog od uzročnika zaprljanja istih u toku je generalna sanacija ozida svih koksnih peći, od strane trećih lica i završeno je oko 35 % od planiranog posla.

5. Primjedba:

Nakon neapsorpcije bonzena iz koksнog gase tokom 2019. godine dnevno je nepotpuno sagorijevanje cca 20 tona bonzena, tako da se u komorama ne može postići odgovarajući temperaturni režim, što za posljedicu ima izuzetno velike emisije polutanata u okoliš.

Odgovor:

U oktobru 2020. godine urađeno je mjerjenje specifičnog parametra (benzen) na dimnjaku V koksne baterije (fabrika Koksara). Mjerjenje je rađeno od strane akreditovane laboratorijske i isto pokazuje da se vrijednost ovog specifičnog parametra nalaze u okviru graničnih vrijednosti prema važećim Pravilnicima (Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje („Sl. Novine FBiH“ broj 03/13), Pravilnik o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak („Sl. Novine FBiH“ broj 09/14, 97/17) i Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja („Sl. Novine FBiH“ broj: 12/05).

(U tabeli je dato prikazano mjerjenje od akreditovane laboratorijske)

6. Primjedba

Predloženim mjerama zaštite okoliša u zahtjevu, obzirom na starost pogona i postrojenja i nizak stepen operativnog stanja aparata i uređaja, nije moguće smanjiti postojeće emisije zagađujućih materija u zrak, tlu i vodu, ispod graničnih vrijednosti određenih važećim pravilnicima. Većina mjera propisanih okolišnom dozvolom iz 2012. godine nije realizirana, a nije ni naveden ni razlog zbog čega.

Odgovor:

Predložene su mjere koje će smanjiti emisije zagađujućih materija u zrak, tlu i vodu, kao što su:

- Svakodnevna kontrola zaptivenosti poklopaca usponskih vodova injektiranjem pare s ciljem sprečavanja nekontrolisanih emisija u zrak.
- Redovno održavanje uređaja za čišćenje okvira i ramova vrata na koksnim pećima.
- Redovno vatrostalno održavanje ozida koksnih peći.
- Redovno održavanje opreme u zagrijevnom sistemu koksne baterije.
- Puštanje u rad industrijskog usisivača na separaciji koksa u 2022. godini.
- Sanacija pogona amonijum sulfata.
- Sanacija i funkcionalno osposobljavanje ciklona za otprašivanje u pogonu pripreme uglja i njihovo efikasno održavanje i funkcionisanje.

- Sanacija i funkcionalno osposobljavanje ciklona za otprešivanje u pogonu separacije koksa i njihovo efikasno održavanje i funkcionisanje.
- Remont i čišćenje elektrofiltera za prečišćavanje koksнog plina.
- Remont i čišćenje amonijačnih ispirača.
- Kontinuirani remont vrata na pećima koksne baterije.
- Ugradnja zagrijača zraka i zagrijača vode na kotlovinama broj 1 i 2.
- Poboljšanje rada klapne plina na kotlu broj 3.
- Unapredjenje sistema regulacije vuče pritiska plina u koksnim pećima s ciljem smanjenja nekontrolisanih emisija koksнog plina u atmosferu i drugo.

Uprava je u proteklom periodu izvršila optimizaciju pogona i postrojenja i smanjila određene parametre zagađenja u zrak što se vidi u odgovoru na primјedbu broj 2. Izvršena je optimizacija pogona i postrojenja za bioško prečišćavanje otpadnih voda, gdje su se određeni parametri uspjeli dovesti u granične vrijednosti, a za one koji nisu, pokrenut je projekt tercijarne obrade tehnoloških otpadnih voda na biologiji čije se puštanje pogona u rad očekuje u aprilu ove godine. Sa ovom tercijarnom obradom izvođač radova garantuje sve parametre u okviru graničnih vrijednosti prema važećoj zakonskoj regulativi.

7. Primјedba

Bilans otpadnih voda (nadkatranskih i amonijačnih) dat u podnešenom zahtjevu za izdavanje integralne okolinske dozvole je veći od kapaciteta za preradu ovih voda u pogonu amonijum sulfata.

Odgovor:

Na pogonu amonijum sulfata su u funkciji dvije linije za preradu amonijačne vode. Kapacitet jedne linije je 18-24 m³/h, što znači da je maksimalni kapacitet obje linije 48 m³/h. U radu su obje linije za preradu amonijačne vode sa protokom od 34 m³/h, što zadovoljava trenutni nivo proizvodnje. Fabrika raspolaže sa dovoljnim brojem rezervoara za skladištenje amonijačne i nadkatanske vode.

8. Primјedba

- Na postrojenju AMK poč za spaljivanje, trenutno ne radi, stoga se kisole otpadne vode usmjeravaju u odvodni kanal otpadnih voda bez prethodnog tretmana.
- Ispust E1 (obodni kanal) – prema važećoj zakonskoj regulativi za kriterij ispuštanja otpadnih voda u površinske vode iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti su koncentracije: BPK5, HPK, ukupni nitrogen, fenol, amonijak, PAH-ovi, cijanidi i suspendiranih materija. Ove otpadne vode su toksične.
- Dodatni problem predstavlja diskontinuirano ispuštanje otpadnih voda sa slrovog benzona. Udarni izlivi mogu znatno ugroziti životinjski i biljni svijet u rijeći Spreči nizvodno zbog izuzetne toksičnosti.

Odgovor:

Poč za spaljivanje na fabriji AMK nikad nije ni stavljen u funkciju zbog ekološke neprihvatljivosti. U narednom periodu planirana su investiranja u pogone i postrojenja fabrike AMK, nabavka novog reaktora koja prati i izgradnju postrojenja tretman otpadnih voda ovog pogona, gdje izvođač garantuje da će parametri zadovoljavati granične vrijednosti.

Prema važećoj vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-615-9/18, izdaloj od strane Agencije za Vodno područje rijeke Save, kompanija GIKL je u obavezi do kraja 2023. godine ispoštovati dinamički plan dat navedenom vodnom dozvolom. Kompanija prati dinamički plan Rješenja o vodnoj dozvoli i do sada je urađeno sljedeće:

- Završene svo mјere koje se odnose na prikupljanje tehničke dokumentacije na nivou ključnih rješenja, prikupljanja, tretmana i ispuštanja tehnoloških otpadnih voda sa uporednim analizama tehničke i tehnološke opravdanosti, izroda elaborata i slično.;
- Završena i revidovana investiciona tehnička dokumentacija na nivou Glavnih/Izvedbenih projekata, za prikupljanje tehnoloških otpadnih voda, oborinskih onečišćenih i sanitarno fеkalnih otpadnih voda, prečišćavanje istih i ispuštanje prečišćenih voda u definisani recipijont.;
- Projektnom dokumentacijom predviđen separatni sistem kanalizacije;
- Projektna dokumentacija završena za svo fabrike (Energana, Koksara, AMK, Filter stanica)

Za sve projekte u odgovoru priložene su naslovnice projekata u realizaciji i onih koji su planirani.

- Izgradeni gravitacioni taložnici na skladištu koksa i skladištu pripreme uglja

Rezultati analiza ukupnih suspendiranih i taloživih materije prije i poslije ugradnje gravitacionih taložnika na skladištu koksa i skladištu pripreme uglja, prikazani u tabeli ispod, gdje se vidi poboljšanje (priložena tabela):

- Završen projekt prikupljanja katranskih kondenzata sa plinovoda fabrike Koksara, fabrike Energana, hale za odmrzavanje, pogone separacije i pogona biologije.

Tehničko rješenje tretmana katranskih kondenzata sa plinovoda fabrike Koksara i Energana, hale za odmrzavanje jesto prikupljanje i odvođenje kondenzata prema pogonu pumparnica Katrana i dalje na postojeći fizičko-hemijsko-bioški tretman (pogon Biologija).

- Projekat optimizacije postrojenja za fizičko-hemijski i bioški tretman tehnoloških otpadnih voda

Ul. Hamdije Čemerlića br.2, 71 000 Sarajevo, telefon: 00 387 33 726 700, telefax: 00 387 33 726 747,
e-mail: fmsots@biti.net.ba, www.fmsot.gov.ba

Predmetna aktivnost treba da obezbijedi granične vrijednosti propisano Uredbom o uslovima ispuštanja olapnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. Na temelju ulaznih parametara, održenih analiza, te traženih izlaznih parametara prečišćene vode predviđeno je najoptimalnije rješenje, što je i prikazano (data shema sa fotografijama projekta u realizaciji u odgovoru):

Završetak projekta Optimizacija postrojenja za fizičko-hemijski i biološki tretman tehnoloških i probno puštanje postrojenja u rad je planirano za 20.06.2022. godine.

- Separatori masti i tla na pogonu benzole i gasometra MAN (priložene fotografije projekta u realizaciji)

9. Primjedba

Starost pogona i postrojenja (preko 45 godina) i nizak stupnja operativnog stanja znatno utiče na ambijentalno zagodenje zraka na i oko lokacije, to time negativno utiče na okolno stanovništvo. Izradivač zahtjeva nije izvršio procjenu uticaja na okoliš što je osnov za odabir i primjenu mjeru u cilju poboljšanja stanja okoliša. Primjenom bilo koje metodologije procjeno, uzimajući u obzir dato podatke pokazalo bi se da postoji znatan negativan uticaj na stanovništvo, zrak, tlo i vode. Pojedini aparati su stavljeni van pogona, operativno stanje 0% a za iste nisu predviđene mjere koje bi dovele do njihovog ponovno stavljanja u pogon i sigurnog i efikasnog rada. Ovo se odnosi na parni sisač koksнog gasa i Gasometar, koji su ključni uređaji za vodenje tehnološkog procesa u okviru zadanih parametara na pogonu kondenzacije. Njihovo stavljanje van pogona prouzrokuje značajna odstupanja od zadanih parametara (protok, pritisak), što za posljedicu ima, povećanje ambijentalnog zagodenja. Parni sisač koksнog gasa u slučaju prekida, napajanja električnom energijom elektrosisača, pušta se u rad kako bi se proces prečišćavanja koksнog gasa kontinuirano odvijao. Zbog neispovljivosti istog i nemogućnosti puštanja u rad, kod prekida napajanja električnom energijom, velike količine sirovog koksнog gasa, odlaze u okoliš (incidentne situacije koje traju i po nekoliko sati, umjesto nekoliko minuta, sve dok se ne uspostavi napajanje električnom energijom elektrosisača).

Takov incident se desio 13.08. 2021. godine kada je elektrosisač ostao bez napajanja električnom energijom punih 12 sati a parni sisač koksнog gasa nije mogao biti pušten u pogon te su ogromne količine sirovog koksнog gasa završile u atmosferi u količinama od 33.000 kubika u prvom satu, čime se ugrozilo zdravlje građana.

Odgovor:

Izvršen generalni remont Gašometra MAN koji služi za amortizaciju pritiska gase u kompletnoj gasnoj mreži GIKL-a i isti je u funkcionalnom stanju i radnom režimu.

Završen generalni remont elektrosisača koksнog gasa broj 1 i broj 2, i isti su u funkciji. Parni sisač je također operativan.

U vezi prekida normalnog procesa rada na V koksnoj bateriji koji je izazvan uslijed prestanka napajanja električnom energijom fabrike i fabričkih postrojenja, inspekcijskim nadzorom broj: UP1-10-19-3-00500/2021-1008-P-1008-1-P od 05.10.2021. godine i izjavom inženjera koji su intervenisali iste noći, potvrđeno je slijedeće:

- Nestanak električne energije je trajao od 22:51 sati (13.08.2021.godina) do 00:43 sati (14.08.2021.godina). Što je približno dva sata zastoja u napajanju.
- Višak gase je spaljen na sigurnosnim bakljama prema propisanoj tehnološkoj proceduri.
- U to vrijeme obje komore visinskog rezervoara su bile pune i navedeno je potvrđeno zapisom u smjenskoj knjizi za pogon fabrike Energana.
- Bez napajanja električnom energijom pored GIKL-a bila su i okolna mjesta, grad Lukavac i SISECAM Lukavac, i isti su mnogo ranije dobili električnu energiju što je neprihvatljivo za ovakvu složenu hemijsku industriju koja je u ovakvim situacijama trebala imati prioritet. Također, važno je istaći da ovom situacijom, ni u kom slučaju nije došlo do ugrožavanja sigurnosti građana.
- U toku nabavka 3 generatora, za Filter stanicu i Energanu, u cilju sigurnog snabdijevanja električnom energijom u slučaju ispadu.
- U zahtjevu za izdavanje integralne okolinske dozvole br. 10-124/21, br. protokola 2945/21 od 02.09.2021. godine, koji je predat u septembru 2021. godine, navedene su mjere sa definisanim rokovima koje će uticati na dodatno poboljšanje efikasnosti procesa i smanjenje emisija u zrak, vode i tlo, kako je to propisano obrascima iz Uredbe kojom se utvrđuju pogoni postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu („Službene novine FBiH“ br. 51/21).

10. Primjedba

Kontinuirani monitoring je upitan i ne odražava pravo stanje.

Odgovor:

CEMS sistemi su u funkcionalnom stanju. Urađene aktivnosti u 2021./2022. godini:

- Izvršena defektaža sistema;

Ul. Hamdije Čamorića br.2, 71 000 Sarajevo, telefon: 00 387 33 726 700, telefax: 00 387 33 726 747,
e-mail: fmoits@fbib.net.ba, www.fmoits.gov.ba

- Izvršen servis CEMS sistema (Fabrika Energana kotač K1-K2, K3 i dimnjak VKB, fabrika Koksara)
- Izvršeno umjeravanje sistema (parallelna mjeranja, uspostavljanje kalibracijske krive, proračun varijabilnosti krive, test varijabilnosti krive;
- Izrada QAL2 teste i QAL3 teste;
- Dana 17. i 18.02.2022. godine izvršen je inspekcijski pregled AMS-a, na fabriči Energana (K1-K2 i K3) i na fabriči Koksara (dimnjak VKB) u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/EC 17020 tip A za oblast „Zrak-emisija iz stacionarnih izvora“ i prema odredbama Pravilnika o monitoringu emisija zagadjujućih materija u zrak („Sl. novina FBiH“ broj: 9/14 i 97/17).

11. Primjedba:

Emisije sirovog koksног гаса fugitivним расипањем на батерији, су и даље остale непромијенјене и чине преко 50% укупног загађења на батерији.

Odgovor:

Na petoj koksnoј батерији врата свих пећи діхтију, пароинжектiranje је у функцији, електросисачи гаса у функцији, ради се ремонт успонских којона (ремонт 16 успонских колона завршен) i компензатора, активности на санацији платформе V коксне батерије, набавка нове машине за пуњење пећи и машине за прихват кокса, а све у циљу смањења емисија у зрак.

12. Primjedba:

Prema мјеренијима акредитоване куће која је вршила мјеренja по налозу кантоналног тужилаштва FBiH, вриједности емисија загадjujućih материја су биле i по неколико пута веће од дозвољенih.

Odgovor:

Odgovor на ову примједбу је исти као и одговор на примједбу број 2. Пrikazana su mјеренja od стране акредитованих лабораторија.

13. Primjedba:

U tehnološkoј јединици за припрему угља за koksovanje, највеći uticaj na okoliš има угљена праšnina koja nastaje manipulacijom угља (protovar, unutarnji transport transportnim trakama, mljevenjem угљa, punjenje koksних пећи). Značajan uticaj na okoliš има i sam kvalitet угља (od kvaliteta угља, direktno ovisi kvalitet koksa) i vodenje tehnološког процеса koksovanja kao i sadržaj komponenti u угљу којо negativno utiču na okoliš, као што је сумпор, тошки metall, kancerogene supstancе, opasne i štote materije. Tehnologija proizvodnje koksa odvija se na klasičan diskontinuiran начин, po kojem se угаљ за koksovanje usipa u koksnu пећ i indirektno zagrijava određeno vrijeme bez prisustva zraka. Nakon завршетка процеса koksovanja, koks se iz пећи istiskuje u koksna kola којима се одвози на гаšenje u toranj sa vodom, da bi se nakon тога ista tehnološка операција ponovila. Pogon за koksovanje је најважнији извор емисија загадjujućih материја у околну u cijelokupnom procesu koksovanja. Главни извори емисије загадjujućih материја у зраку су процеси пуњења i pražnjenja koksних пећи, curenja plina preko врата kоксних пећи, zbog neadokvatnog brtvljenja i dihovanja врата na rameve пећи, te dimnjak koksne батерије,baklje za спалjivanje вишака koksног plina kao i процеса гаšenja koksa a то су праšina, CH₄, HC, bonzen, PAH, H₂S, benzoapiren, NH₃, VOC, емисија загадjujuћих материја из dimnjaka VKB. Емисија sirovog koksног plina se javlja као fugitivna емисија на вратима kоксних пећи i prilikom пуњења/prаžnjenja koksних пећи. Prilikom гаšenja koksa, u tornju u atmosferu se ispuštaju određene količine čvrstih čestica i водене pare. Neutrošeni koksni plin se склаđиши u gasometru a вишак koksног гаса се по потреби спаљује на bakljama. Sadržaj праšine kod proizvodnje koksa се paušalno određuje na основу ukupne količine proizvedеног koksa што ће приблиžно не odražава стварне količine emitovane праšine.

Odgovor:

U toku 2021. године урадено побољшања при производњи sirovog koksног гаса при производњи sirovog koksног гаса u koksним пећима VKB:

- Tehnička profesionalnost pri odabiru угљene mješavine;
- Završen remont Mlini čekićara za propisno mješevanje mješavine;
- Završen generalni remont koksних врата (замјена dihtinga, navojnih vretena i drugih dijelova);
- Završena замјена valrostalnog ozida;
- Remont i замјена успонских колона sa KS i MS – (замјенио 16 успонских колона i 11 kompenzatora);
- Remont машина за пуњење угљене mješavine u cilju propisnog пуњења koksних пећи угљenom mješavom;
- Redovno održavanje система регулације параметара вуће koksног гаса;
- Generalni remont Gasometra MAN koji služi за amortizaciju пратила гаса u kompletnoj гасној мрежи GIKI, a;
- Završen generalni remont електросисаца koksног гаса број 1 i број 2;

Ul. Hamdije Čemerlića br.2, 71 000 Sarajevo, telefon: 00 387 33 726 700, telefaks: 00 387 33 726 747,
e-mail: fmois@bih.dzLba.ba, www.fmois.gov.ba

- Na tornju za gašenje koksa u cilju obaranja čestica je ugrađena eko rešetka.
- Aktivnosti u toku:
- Sanacija oštećenja ozida koksnih peći VKB (keramičko zavarivanje koksnih peći). Do sada sanirano 24 komora (peći). U prilogu prikaz sanacije ozida peći:

Cilj navedenog projekta:

Sprečava se propuštanje sirovog koksniog gasa iz komora u zagrevni sistem, čime se osigurava bolje sagorijevanje gase za zagrijavanje baterije i time se osiguravaju bolji tehnološki/ekološki parametri izlaza na dimnjak.

U toku je nabavka mašine za bezdimno punjenje uglja, fabrika Koksara:

- otvaranje zatvarača tornja za ugalj i punjenje bunkera vagona potrebnom količinom šarže;
- mjerjenje mase šaržu kojom su pune bunker;
- upravljanje sistemom za pneumatsko obrušavanje šarže u tornju za ugalj;
- prelazak od tornja za ugalj sa šaržom u bunkerima radi punjenja sljedeće peći;
- pozicioniranja po osi koksne peći koja se puni sa preciznošću ± 5 mm;
- skidanje i postavljanje poklopaca olvora za punjenje;
- ulovar ugljene šarže u poč;
- prelazak do tornja za ugalj;
- pozicioniranje po osi bunkera tornja za ugalj sa preciznošću ± 5 mm;
- čišćenje platforme baterije.

(priložene fotografije i datza specifikacija)

Mašina se pravi u Srbiji od strane GOŠA FOM.

Mjerjenja emisija u zrak su već navedena kao odgovor na primjedbu broj 2.

U Zahtjevu za izdavanje integralne okolinske dozvole br. 10-124/21, br. protokola 2945/21 od 02.09.2021. godine, koji je predat u septembru 2021. godine, navedene su mјere sa definisanim rokovima koje će uticati na dodatno poboljšanje efikasnosti procesa i smanjenje emisija u zrak, vode i tlo.

14. Primjedba

Emisije zagadjujućih materija u zrak iz postrojenja za proizvodnju Anhidrida maloinske kiseline u pogonu AMK nastaje kao produkt proizvodnog procesa. Glavno mjesto ispuštanja štetnih materija u zrak je dimnjak skrubera (ispirača) gdje se ispušta prosječno više od $30.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$ procesnog otpadnog zraka. Ovaj otpadni zrak sadrži CO, CO₂, butan i određena količine vodone pare a ispušta se u atmosferu bez prethodnog tretmana.

Odgovor:

Urađene aktivnosti na fabrići AMK u cilju smanjenja emisija u zrak:

- Izvršena zamjena katalizatora i urađen remont kompresora;
- U toku aktivnosti na projektu smanjenja koncentracije ksiloila u izlaznim gasovima skrubiranja. (2021./2022. godina) – mјera prema Zahtjevu za izdavanje integralno okolinsko dozvolo br. 10-124/21. br. protokola 2945/21 od 02.09.2021. godine pod tačkom F);
- Ugovorene aktivnosti u narednom periodu:

MAN Energy Solutions (Reaktor): 4.791.783,50 KM

Plaćeno: 4.791.783,50 KM

HOWDEN TURBO (Kompresor): 1.826.745,22 KM (934.000 EUR)

Plaćeno: 1.826.745,22 KM

CLARIANT INTERNATIONAL AG (Katalizator): 2.592.647,47 KM

Plaćeno: 2.592.647,47 KM

TECHNOBELL LIMITED (Inžinjernig): 1.029.549,00 KM

Plaćeno: 205.909,78 KM

15. Primjedba

Na dlmnjaku cijevne peći na postrojenju sirovog benzola nastaju dimni plinovi istog sastava. Na vratima koksnih peći postoje stalna manja curenja sirovih koksnih plinova čija se količina ne mjeri, za vrijeme istiskivanja koksa iz peći u atmosferu se također oslobodi manja količina sirovog koksniog gasa čija se količina ne mjeri. Ovaj plin ima sljedeći hemijski sastav: CO₂, H₂S, O₂, CO, H₂, CH₄, CnHm, NH₃ i C₆H₆. Dimni plinovi se bez posebnog tretmana ispuštaju u atmosferu. Direktna curenja sirovog koksniog gasa u atmosferu kroz vrata koksnih peći se događaju zbog nedovoljnog dištovanja vrata na pećima, a curenje u atmosferu sirovog koksniog plina za vrijeme procesa pražnjenja koksnih peći je također neminovno jer je sistem peći tada otvoren i direktno spojen sa atmosferom.

Odgovor:

Cijevna peć na pogonu sirovog benzola odavno nije u funkciji, od ponovnog pokretanja koksne baterije poslije rata. Pri radu iste troši se velika količina koksniog plina i samim time nastaje i ogromna količina dimnih plinova,

Ul. Hamdije Čemerlića br.2, 71 600 Sarajevo, telefon: 00 387 33 726 700, telefax: 00 387 33 726 747,

e-mail: fmpis@fpmh.net.ba, www.fmpis.gov.ba

što nije ekološki prihvatljivo. Cijevna peć iziskuje dodatne troškove, održavanje, radnu snagu i drugo. Za aktivnosti i emisije na petoj koksnoj bateriji dat je odgovor u primjedbama broj 9., 11. i 13.

16. Primjedba

(priložena tabela aktivnosti)

- Skladište opasnog otpada – aktivnost realizovana

Odgovor: Urađen Glavni projekat prenamjene skladište benzola u skladište opasnog otpada od strane ZEP-ING d.o.o Tuzla; (priložene fotografije)

Odvoz i zbrinjavanje otpada izvan lokacije vrše isključivo organizacije ovlaštene za takve aktivnosti;

- Tretman otpadnih voda u cijelini;

- Tretman kiselih voda iz AMK;

- Predtretman ulaznih voda;

Prati se Dinamički plan prema važećim vodnim dozvolama i aktivnosti prema istoj su opisane u odgovoru na primjedbu broj 8.

- Tretman gasova iz skruber-a destilacije AMK

Odgovor: Navedena aktivnost nalazi se kao predložena mjera u Zahtjevu za izdavanje okolinske dozvole br. 10-124/21, br. protokola 2945/21 od 02.09.2021. godine pod tačkom F), sa rokom realizacije u 2022. godini. Aktivnosti su započete.

- Rekonstrukcija sistema za otprašivanje u separaciji uglja

Odgovor: Navedena aktivnost nalazi se kao predložena mjera „Sanacija i funkcionalno osposobljavanje ciklona za otprašivanje u pogonu Pripreme uglja, te obezbijediti njihovo efikasno održavanje i funkcionisanje“ u Zahtjevu za izdavanje integralne okolinske dozvole br. 10-124/21, br. protokola 2945/21 od 02.09.2021. godine pod tačkom F), sa rokom realizacije u 2023. godini.

- Odsumporavanje koksног гаса

Odgovor: Nijedna koksara u svijetu nema sistem za odsumporavanje. Dobrim i redovnim održavanjem koksne baterije, ulaganjem u pogone i postrojenja moguće je dovesti SO₂ u granične vrijednosti. Obzirom da će se u narednom periodu nastaviti ulaganja i radovi na poboljšanju pogona V koksne baterije, kao i samog procesa, isto će znatno uticati na smanjenje emisija u zrak. U odgovoru na primjedbu broj 2 su prikazana mjerena emisija u zrak od strane akreditovanih laboratorijskih.

- Sanacija taložnog bazena na skladištu uglja

Odgovor: Izgrađeni gravitacioni taložnici na skladištu uglja i skladištu koksa. Izgradnjom navedenih taložnika vrši se izdvajanje suspendiranih čestica koje čine čestice koksa i čestice uglja. Čišćenje taložnika vrši se povremeno (po potrebi, poslije izdvajanja-taloženja suspendiranih materija, po mogućnosti u sušnom razdoblju).

Obišćeni talog obzirom na porijeklo suspendovanih materija (uglavnom čestice koksa/uglja) se vraća na predmetnu deponiju kao i dalje koristiti kao sirovina u proizvodnom procesu.

- Otporašivanje sistema za gašenje koksa

Odgovor: Na tornju za gašenje koksa je instalirana eko-rešetka, u cilju obaranja čestica. U toku nabavka i mašine za prihvrat koksa.

- Bezpraplinsko istiskivanje koksa

Odgovor: U toku je nabavka mašine za bezdimno punjenje uglja, fabrika Kokšara. Mašina za punjenje obavlja sljedeće tehničke operacije: olvaranje zatvarača tornja za ugalj i punjenje bunkera vagona potrebnom količinom šarže; mjerjenje mase šarže kojom se pune bunker; upravljanje sistemom za pneumatsko obrušavanje šarže u tornju za ugalj; prelazak od tornja za ugalj sa šaržom u bunkerima radi punjenja sljedeće peći; pozicioniranje po osi koksne peći koja se puni sa preciznošću ±5 mm; skidanje i postavljivanje poklopaca otvora za punjenje; uvođenje upečene šarže u peć; prelazak do tornja za ugalj; pozicioniranje po osi bunkera tornja za ugalj sa preciznošću ±5mm; čišćenje vrha baterije. U toku nabavka mašine za prihvrat koksa i isti je predviđena sa haubom i filterima za izdvajanje čvrstih čestica i njihovim vraćanjem u proces.

- Zaptivanje usponskih kolona

Odgovor: Navedena aktivnost nalazi se kao predložena mjera „Tehnički rješiti efikasno zaptivanje poklopaca usponskih vodova injektiranjem pare s ciljem spriječavanja nekontrolisanih emisija u zrak“ u Zahtjevu za izdavanje okolinske dozvole br. 10-124/21, br. protokola 2945/21 od 02.09.2021. godine pod tačkom F), sa rokom realizacije u 2021. godini i dalje kao stalna obaveza.

Izvršen Remont i zamjena usponskih kolona sa KS i MS – (zamijenjeno 16 usponskih kolona i 11 kompenzatora).

Paroinjektiranje u funkciji

- Haube i filteri na koksnoj bateriji

Odgovor: Sistem paroinjektiranja je 100% u funkciji, čime je smanjena emisija prilikom punjenja koksnih peći. U toku nabavka nove mašine za punjenje peći ugaljem i mašine za prihvrat koksa. Mašina za prihvrat koksa je

predviđena sa haubom i filterima za izdvajanje čestica i njihovim vraćanjem u proces, što direktno dovodi do poboljšanja efikasnosti procesa.

Denox na dimnjaku koksne baterije

Odgovor: Granična vrijednost data Pravilnikom za parametar NOx je 500 mg/m³. Fabrika Koksara (dimnjak VKB) se nalazi u okviru graničnih vrijednosti propisane Pravilnikom i OD.

U tabeli prikaz mjerjenja NOx gasova u periodu od 2017. – 2021. godine radene od strane akreditovanih laboratorijskih (pričvršćena tabela)

17. Primjedba

(pričvršćena tabela sa nazivom postrijenja, mjestom emisije, nazivom zagađujuće materije, brojem izvora, načinom emitovanja i uređajem za smanjenje emisije)

Odgovor:

Za tehnološku jedinicu Priprema uglja u Zahtjevu za obnovu integralne okolinske dozvole br. 10-124/21, br. protokola 2945/21 od 02.09.2021. godine pod tačkom F) predložena je sljedeća mjera: „Sanacija i funkcionalno osposobljavanje ciklona za otprašivanje, te njihovo efikasno održavanje i funkcionišanje“, sa rokom realizacije u 2023. godini.

Za tehnološku jedinicu Koksovanje i Separacija realizuju se i u Zahtjevu za obnovu integralne okolinske dozvole br. 10-124/21, br. protokola 2945/21 od 02.09.2021. godine pod tačkom F) su navedene sljedeće aktivnosti:

- Svakodnevno se vrši kontrola zaptivenosti poklopaca usponskih vodova injektiranjem pare sa ciljem sprečavanja nekontrolisanih emisija u zrak.
- Obvezljivo je redovno kvalitetno održavanje uređaja za čišćenje okvira i ramova vrata na koksnim pećima.
- Kontinuirani remont i periodična izmjena vrata na počima koksne baterije kao stalna obaveza, tako da se obezbijedi minimalno nekontrolisano ispuštanje sirovog koksog plina pored vrata u zrak.
- Redovno valrostralno održavanje ozida koksnih peći.
- Redovno održavanje opreme u zagrijevnom sistemu koksne baterije.
- Instaliran industrijski usisivač koksne prašine na separaciji koksa. Puštanje u rad u 2022. godini.
- Sanacija i funkcionalno osposobljavanje ciklona u pogonu soparacije koksa, te njihovo efikasno održavanje i funkcionišanje.
- Sanacija oštećenja industrijskog dimnjaka.
- Unapređenje sistema regulacije vuče pritiska plina u koksnim pećima sa ciljem smanjenja nekontrolisanih emisija koksog plina u zrak, sa rokom početka realizacije u 2022. godini.
- Tehničko rješavanje efikasno zaptivanje poklopaca usponskih vodova injektiranjem pare sa ciljem sprečavanja nekontrolisanih emisija u zrak, kao stalna obaveza.
- Izrada mjernog mjesto na tornju za gašenje koksa.
- Ugrađen sistem za automatsko paljenje baklje.
- Također, u toku nabavka mašine za bezdimno punjenje koksnih peći ugljem (vrijednost= 1.400.000,00 Eura i ista je plaćena), sanacija oštećenja ozida koksnih peći VKB (keramičko zavarivanje koksnih peći, do sada sanirano 24 komora (peći)), što je detaljno prikazano u primjedbi broj 13. Završen remont 16 usponskih kolona (u 2021. godini) i aktivnosti na istim se i dalje realizuju.

Za tehnološku jedinicu Kondenzacija realizuju se i u Zahtjevu za obnovu integralne okolinske dozvole br. 10-124/21, br. protokola 2945/21 od 02.09.2021. godine pod tačkom F) su navedene sljedeće aktivnosti:

- Remont i čišćenje elektrofiltera
- Remont i čišćenje amonijačnih inspiraća
- Sanacija pogona amonijum sulfata, u funkciji su dvije linije na amonijum sulfatu, trenutno aktivnosti na sanaciji objekta.
- Izrada mjernog mjesto na izlazu iz saturatora na pogonu amonijum sulfata.
- Unapređenje sistema regulacije vuče pritiska plina u koksnim pećima sa ciljem smanjenja nekontrolisanih emisija koksog plina u zrak, sa rokom početka realizacije u 2022. godini.

Završeno aktivnosti u RJ kondenzacija:

- Završen generalni remont elektrosisača koksog gasa broj 1 i broj 2.
- Izvršen generalni remont gasometra MAN koji služi za amortizaciju pritiska gase u kompletnoj gasnoj mreži GIKILa.

18. Uložena sredstava za projekte zaštite okoliša:

Kapitalna ulaganja 2022. godine koja se odnose na optimizaciju pogona i postrojenja i projekti za zaštitu okoliša su cca 25 miliona KM (pričvršćena tabela sa nazivom projekta i njegovom vrijednosti u KM. (BAM).

Vežno je napomenuti da je Uprava ovog Društva uvijek spremna za posjete, pitanja i saradnju svih zainteresiranih strana u postupku, te poziva Forum za zaštitu okoliša općine Lukavac ukoliko postoje nejasnoće ili dodatno pitanja da se iste razjasne i za sve navodeno kompanija posjeduje dokumentaciju i obrazloženja, kao i vidljivost aktivnosti na terenu. „

Udruženje za zaštitu prirode i okoline „Aer Aqua Terra“ Lukavac se obratilo također Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dopisom njihov broj 01-OD/22 od 20.2.2022. godine na nacrt okolišne dozvole za kompaniju GIKIL, u kojem su u tački 6. naveli da Udruženje za zaštitu prirode i okoline „Aer Aqua Terra“ Lukavac nema primjedbi na nacrt okolišne dozvole niti na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole, te da se Udruženje uvjerilo da Uprava društva planira i realizira brojne projekte koji se odnose kako na poboljšanje samog tehnološkog procesa tako i na direktno smanjenje emisija iz pogona i postrojenja, te tačkom 7. konstatuje da GIKIL d.o.o. može ići u dalju proceduru izdavanja okolišne dozvole.

Forum za zaštitu okoliša Općine Lukavac obratio se ovom Ministarstvu i dopisom 04/02/022 od 25.02.2022. godine, koji je zaprimljen 28.2.2022. godine po pitanju okolišne dozvole koja je bila na javnom uvidu, na koji je odgovoren 04.03.2022. godine.

Nakon provedenog postupka za obavljanje javnosti prema čl. 40. i 88. Zakona, u skladu sa primjedbama zainteresovane javnosti dopunjeno je nacrt rješenja o izdavanju obnove okolinske dozvole kako je utvrđeno u članu 88. stav (5) Zakona.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, provedenog postupka i izvedenih dokaza, utvrđeni su svi podaci sadržani u članu 89. stav (2) Zakona koji su potrebni za obnovu okolinske dozvole, te je u skladu sa odredbom člana 89. i član 93. stav (5) tačka a) Zakona, riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksii („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/13), tarifni broj 57. stav 3. tačka 4. podnositelj zahtjeva je uplatio 250,00 KM na depozitni račun Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1020500000106698 otvoren u UNION BANC1 dd. Sarajevo

Uputa o pravnom iljeku:

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Kantonalnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Tužba se predaje u dva istovjetna primjerka, taksirana sa 100 KM sudske takse, i суду se dostavlja neposredno ili mu se šalje preporučeno poštom. Uz tužbu se prilaže ovo rješenje u originalu ili prepisu.

MINISTRICA
dr. Edita Đapo

Dostaviti:

- GIKIL d.o.o. Lukavac, Željeznička br.1., Lukavac
- Općina Lukavac, Trg Slobode br. 1, 75 300 Lukavac
- Federalna uprava za inspekcijske poslove,
Fehima ef. Čurčića 6, 71 000 Sarajevo
- Sektor za okolinske dozvole
- arhiva